



### *La Gramatica occitana de Jacme Taupiac*

*L’Institut d’Estudis Aranés-Acadèmia aranesa de la lenga occitana* es l’autoritat lingüistica sus la lenga occitana en Catalonha, reconeguda pel Decret 12/2014, del 21 de genièr, pel qual s’autreja a l’Institut d’Estudis Aranés lo caractèr d’acadèmia.

Lo decret de creacion 12/2014, del 21 de genièr ditz qu’aquesta Acadèmia deu establir los critèris de normativa en acòrd amb los principis de la *Gramatica occitana* de Loís Alibèrt e “deu collaborar amb las institucions publicas de l’espaci occitan, en establiment de la normativa lingüistica de referéncia per l’ensems de la lenga occitana”. Aital meteis lo Decret 12/2014 especifica que l’Acadèmia aranesa de la lenga occitana “es l’autoritat per l’assessorament que, en matèria de lenga occitana, aranés en Aran, li pòt èsser sollicitat per las administracions publicas e los organismes que ne dependon, e tanben pels centres d’ensenhamant publics e privats e pels mejans de comunicacion de titularitat publica, en acòrd amb l’article 4 de la Lei 35/2010, d’1 d’octobre, de l’occitan”

Los Estatuts de l’Institut d’Estudis Aranés-Acadèmia aranesa de la lenga occitana indican que l’Institut d’Estudis Aranés-Acadèmia aranesa de la lenga occitana deu collaborar amb d’autres institucions dins l’establiment de la lenga estandard.

Lo 7 de julh de 2018 lo Plen de l’Institut d’Estudis Aranés-Acadèmia aranesa de la lenga occitana aprovèt la Gramatica de l'estandard de la lenga occitana que foguèt publicada en 2019, per la quita Acadèmia amb lo títol de “De la Gramatica d’Alibèrt a l’occitan estandard - Principis grammaticals de l’occitan”

En exercici d'aquestas responsabilitats l'Institut d'Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa de la lenga occitana

## E X P A U S A que:

Darrièrament l'occitan a agut l'astre de recebre de novèlas gramaticas, doas mai precisament; la primièra publicada pel Collègi d'Occitania e l'Academia Occitana - Consistòri del Gai Saber a la fin de 2020 e la segonda, fruch del famós occitanista Jacme Taupiac, que sortiguèt en 2021 e que serà valorada separadament.

E mai s'aquesta mena d'òbra es relativament frequenta dins l'espandi occitan, qu'i existís una quantitat impressionanta de gramaticas mai o mens dialectalas o mai localas, aquestas doas darrières representan pr'aquò una cèrta innovacion estant que se definisson coma de gramaticas de l'occitan estandard.

Dins un occitanisme que de longa es a se cercar e a se demandar ont va, que trantalheja per se trobar l'estandard quand, e se, ne cerca, l'aparicion de doas òbras referencialas deu èsser saludada, per sa volontat de portar un modèl de lenga mai general, tras que necessari vista la freqüéncia febla de la lenga dins la societat e la desaparicion dels locutors nadius, çò que fa mai complicat encara de trobar de referéncias lingüisticas validas e coerentas.

Aqueste libre, fruch del lingüista Jacme Taupiac, Membre de l'Institut d'Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa de la lenga occitana, e prefaciat per Emmanuèl Isopet, es un libre pro compacte que compta 192 paginas e 105 capítols. Sa cobèrta, rigida, es plan agradiva amb la mapa del territori de lenga occitana e lo número dels departaments; amb una amira panoccitana i son tanben compresas la Val d'Aran e las Valadas Occitanas. Coma o indica son títol, es la segonda edicion del libre espelit per primièr còp en 1994 e editat per l'Institut d'Estudis Occitans. L'òbra, pasmèns, es fòrça mai qu'una reedicion de la gramatica anteriora reeditada mantes còps posteriorament.

Jacme Taupiac es un dels lingüistas mai famoses dins l'occitanisme. Foguèt membre del Conselh de la Lenga Occitana, e es actualament membre del Congrès permanent de la lenga occitana, de l'Institut d'Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa de la lenga occitana e de l'Academia Occitana-Consistòri

del Gai Saber. Conegut subretot per son *Diccionari de mila mots* (1992), es tanben autor d'òbras mai grammaticals coma *L'occitan modèrne* (2001) o *L'occitan escrich* (2004).

Abans de començar l'analisi de la gramatica, conven de dire qu'una de las mancas grandas de l'entrepresa es pas ligada al libre mas a sa difusion, pro, e benlèu trop, tradicionala dins l'occitanisme, que fa qu'es pas gaire disponibla comercialament e que se deu crompar en çò de l'autor.

A primièra vista lo trabalh se distinguis ja pro clarament de sa primièra version per un format mai grand, pro different del format de fascicul anterior que tenia pas qu'un seissanenat de paginas. Un dels ponches mai capitats del libre, e que lo diferéncia clarament del demai de las gramaticas actualas, es subretot la preséncia d'exercicis que pòdon permetre una aplicacion mens teorica de tot çò que s'es explicat. Coma o avèm ja dich compta un nombre fòrça important de capítols, son 105, que benlèu cargan un pauc trop la visibilitat e la recerca de las informacions desiradas. D'un biais general cada capitol correspond a una pagina. Contràriament a çò escrich dins l'ensenrador, las grandas divisions anonciadas (primièra classa grammatical...) apareisson pas dins l'òbra quand benlèu aurián permés una visualizacion mai clara. Caduna d'elas es acompanhada d'exercicis.

L'òbra que començ a per una introduccion bèla es seguida de divèrses capítols (12 en total) sus la prononciacion. A partir del capitol 13 (p. 46) se vei la derivacion dels noms e adjectius (formacion del femenin, plural e sufixacion), abans de passar als determinants (p. 54-82) qu'ocupan 23 capítols. Las parts seguentas, los adjectius (p. 84-88) e los pronomes (p. 89-92), son per contra mai brèvas. Arribam puèi a la mesola del libre, que n'ocupa la part mai centrala e importanta segur: lo verb (p. 93-125); la seguissen los advèrbis (p. 130-134), las preposicions (p. 136-141), las conjonccions (p. 143-145) e sus una pagina, la 147, las interjeccions. Mai enlà de l'aspècte grammatical, se dintra puèi, a partir de la pagina 148 (capitol 97) dins una descripcion e comparason entre l'occitan estandard e la variacion dialectala de la lenga. Aquò es complementat per una tièra de conselhs de prononciacion sonada *Per escriure l'occitan* (p. 157-170)<sup>1</sup>. Avèm puèi un

<sup>1</sup> "Per escriure l'occitan es la lista de 67 punts de norma grafica ont l a l'unanimitat dels utilitzators de la grafia occitana e, mai que mai, del President de l'Academia occitana, del President del Congrès permanent e del President de l'Acadèmia aranesa dera lengua occitana. Auel document foguet aprovat a l'unanimitat dels presents a la sesilha de trabalh de l'Acadèmia aranesa dera lengua occitana que se tenguet a Casau lo divendres 1 de julh de 2015". Jacme Taupiac, Gramatica occitana.

lexic del vocabulari gramatical (p. 171-183) e l'òbra es acabada per una bibliografia, fòrça abondosa, qu'ocupa cinc paginas.

### L'introduccion

Tre l'introduccion, pro rica e longa, se pòt remarcar que la lenga emplegada i es fòrça personala, dins la dralha de la simplicitat que l'autor cerca, e que caracterizava ja per exemple lo *Diccionari de mila mots*. O explica clarament dins la presentacion de la primièra edicion (p. 10-11): "Ai redigit aqueste pichon trabalh en pensant, mai que mai, als [adolescents] que prepàran l'espròva d'occitan del bachelierat". Aquesta implicacion mai personalizada e mens academica se vei clarament dins la presentacion/introduccion de l'òbra. Aquesta s'estend sus vint paginas (p. 9-28) e compren una presentacion de la primièra edicion, seguida d'una autra, mai longa, de la segonda edicion. Aquesta darrièra es fòrça mai elaborada que la version anteriora e s'i citan los autres lingüistas importants de la lenga d'òc, e sas aportacions, aparentament segon un òrdre alfabetic (Pèire Bèc, Robèrt Lafont, Patric Sauzet, Domergue Sumien, Rogièr Teulat e Florian Vernet), abans d'explicitar sas causidas. S'i parla tanben de l'"occitan de comunicason" d'una de las \*degunaletats de l'occitanisme, Arve Cassinhac en insistir sus la derivacion, completament falsa, e alingüistica, facha a partir de *degun*.

Se dintra puèi dins de consideracions personalizadas sus la causida de solucions graficas, que pòdon concernir de mots o de formas grammaticalas. Aital, una partida de l'introduccion es consagrada a l'explicacion de la preferéncia de la grafia *escriptura* puslèu que la forma veïculara abituala *escritura*, de la plaça de l'accent (tres paginas), l'escritura dels possessius, la causida de l'article definit, de consideracions suls numerals (zèro e la varianta grafica *doás*), l'emplec o pas dels verbs semisufixats, l'apondon d'una marca a la primièra persona del present del subjontiu e la distincion entre passat simple/preterit e lo passat compausat.

Lo libre, coma dins l'esquèma d'Alibèrt, començà a debon per la prononciacion.

### La prononciacion e la grafia

La prononciacion de l'occitan es tractada sus uèch capítols e compta nou paginas, compresa la darrièra pagina d'exercicis (p. 29-37). Aquesta edicion es plan diferente del modèl original pel fach que l'autor a aprigondit d'un biais mai fòrt la prononciacion de l'estandard, en ensajar d'evitar las

realizacions que se podrián deure al francés. Se caracteriza tanben per una utilizacion estricta e melhora de l'Alfabet Fonetic Internacional.

Se començá pel vocalisme qu'ocupa pas qu'una pagina e se passa puèi, tre lo capitol 2, a las consonantas (oclusivas, nasalas, lateralas, vibrantas, fricativa, africadas e vocoïdas) en comparar amb l'espanhòl (l'autor ne ditz *castelhan*), lo francés (sovent dich *parisenc*) e tanben lo catalan.

La guida de pronóncia se situa tanben dins çò qu'es actualament la dralha generala de considerar que *-j-* se deu prononciar [dʒ] (contràriament a la descripcion, [ʒ], facha dins l'edicion anteriora) e que la *-a* finala i es una vocala plan obèrta [ɔ], que correspond doncas apparentament a *-ò-* en posicion atòna. L'autor insistís bèlament sus l'importància de realizar la *-r* apicala, en n'escriure un dels capitols mai marcats (p. 32) d'aquela tièra de preconizacions foneticas, e quicha tornarmai a las paginas 34 e 35. Taupiac i a fach servir estrictament la convencion de l'AFI dins la notacion fonetica de las doas realizacions.

La part es terminada per dos capitols suls "punts complicats de prononciacion" (p. 35-36). Aprèp la *-r* s'i vei la *-m* finala prononciada [n], la preconizacion de simplificacion de *-ls* en [s] dins las formas contractadas fachas amb d'articles (*als*, *dels*, *pels* o *suls* mas s'i ditz pas res de *jols*), e dins *vòls*. L'amudiment de *-n* finala, manca dins lo mot *an*, e la simplificacion dels grops consonantics *-rcs*, *-rts* e *-rps* en [rs]. Aquesta seccion se clava amb quatre paginas d'exercicis abans de dintrar dins una part segondària, qu'a coma títol *L'escriptura* segon l'ensenrador, que començá per las letras de l'alfabet (capitol 9) que s'i veson tanben las letras *k*, *w* e *y* e çò qu'es sonat aicí *digrama*. Se parla puèi de la simplificacion de las letras d'origina grèga e en fin (capitol 12) de l'emplec dels accents.

Se comenta pas ges lo cas de la *-e* de sosten. Cal saber que l'autor foguèt dins lo Conselh de la Lenga Occitana lo promotor e defensor mai fòrt d'aquesta vocala finala. La trobam en defòra doncas del camin indicat e seguit per Alibèrt, coma dins *dialectològue* (p.27), *filosòfe* (p. 45), *sinonime* (p. 182), *prefixe*, *sufixe* o mai *verbé*. Se particulariza notablament per son emplec d'una varianta *ambe* (qu'a una granda profusion d'exemples dins lo capitol 89 que li es dedicat entièrament) que s'opausa a la solucion mai generala dins la lenga modèrna *amb*.

## **La derivacion dels noms e adjectius**

La formacion del femenin es fòrça clara e i son precisadas las diferentes modificacions e mai se l'autor emplega anteriorament *\*grèca* en luòga de *grèga* (p. 42). La seguís puèi la formacion del plural, devesida en plural regular e plural en *-es* (amb quelques «mots grammaticals») qu'occupa pas qu'una pagina. Venon tampar aquesta part tres capítols suls sufíxes amb los diminutius e aumentatius (segon la nòrma del Conselh de la Lenga Occitana e opausat a *augmentatiu* de la Gramatica de l'occitan estandard de l'Institut d'Estudis Aranesi), los sufíxes d'agent (*-aire*, *-ador*, *-ator* etc.) e finalament *-alha*, *-atge* e *-enc*.

Per çò qu'es de la formacion del plural notam dins d'altres parts que procuriosament se dona a *plan* e *tròp* de formas pluralas *planes* (p. 49 e 79) qu'Alibèrt conselhava pas (p. 89) e *tròpes* (p. 79), realization mai acceptabla aparentament pel lingüista audenc, que l'Acadèmia aranesa de la lenga occitana tràba pas justificabla pasmens.

## **Los articles, los demonstratius, los possessius e los interrogatius**

A partir del capítol 20 s'introduís e explicita la nocion de determinant. L'article definit seguís (cap. 21-28) e puèi l'indefinit (cap. 29-30).

Se se ditz pas res de la variacion dialectala de la forma de l'article definit en occitan dins aqueste capítol, aquesta es indicada d'un biais pro concís e clar dins l'introduccion amb una cèrta enfasi sus *le* (p. 25). Per contra la necessitat o pas de l'article davant los noms de païses o regions (capítols 23 e 24) sembla un pauc confusa e de mal comprendre; aparentament l'emplec mes en avant es globalament equivalent a çò que fa lo francés, valent a dire un emplec diferent de çò qu'es generalament utilizat, o preconizat, per divèrsas institucions (coma lo Conselh de la Lenga Occitana e lo Congrès permanent de la lenga occitana per exemple).

S'arriba puèi als demonstratius que son descriches sus dos capítols d'una pagina cadun, amb una division diferente de çò abitual: los que fan referencia a la persona (cap. 66) e los qu'i fan pas referencia (p.67) e qu'èran sonats "demonstratius non-especialisats" dins la primièra edicion. Se la primièra categoria correspond a çò costumier dins l'occitanisme, la segonda per contra accèpta implicitament un emplec degut a l'influéncia del francés amb la generalizacion d'*aquel* dins totes los cases amb la possibilitat d'i apondre un advèrbi (*aquel d'aquí* per la proximitat d'un biais parallèl al francés

*celui-ci/celui-là*). Precisament, se pòt remarcar dins l'ensems de l'òbra l'emplec preponderant de la solucion *aquel* dins mantes cases que voldrián puslèu *aqueste*.

Dins lo cas dels possessius, lo tablèu correspond completament al tipe de las formas mai frequentas *mon/ton/son/nòstre/vòstre/lor* mas s'i cita pas, l'existéncia de la varianta pro espandida en occitan del possessiu de 3a ps: *son/sa/sos/sas* (p. 69). S'indica una “relacion afectiva pus fòrta que amb lo tipe *mon*” dins lo cas de las formas articuladas.

Los adjectius e pronomis interrogatius (cap. 35), absents dins la primièra edicion, son pro conformes a un emplec orientalizant (amb *qual?* per las personas) de l'estandard manca dins lo cas de *quin*, forma pro establida pr'aquò. Per contra apareis pas cap de referencia dialectala per las possiblas variantas coma *qui?* En fin, l'accentuacion de *que/qué?* o l'abséncia d'aquesta es pas gaire clara.

### **Los numerals**

Presents dins tres capitols, e mai s'èran ja estats evocats dins l'introducccion (p. 25), seguisson en general lo modèl general, la via presa per Alibèrt amb una insisténcia sus la grafia *zèro* e pas *\*zerò*, forma probablament pas gaire frequenta actualament dins l'esrich modèrn. Cal remarcar pasmens la grafia particulara (explicada prealablamet al començament del libre), e inabituala, causida per la forma femenina de *dos*: *doás*

Jacme Taupiac indica una prononciacion preferibla [e] pel sufix *-en* e utiliza sonque *segond -a* coma ordinal de 2 e resèrva *dosen* sonque pels derivats compausats (p. 76), coma se fa abitualament dins l'emplec estandard. L'autor emplega tanben un junhent per totas las formas compausadas quand la tendéncia actuala lo limita mai que mai als nombres inferiors a trenta, talament coma o fa tanben l'Acadèmia aranesa de la lenga occitana.

### **Los adjectius e los pronomis**

A partir del capítol 39 s'estúdian los adjectius indefinitis e puèi los pronomis indefinitis (p. 78-81). S'i pòt veire que *certan* (*cèrt* i es pas) es la sola opcion presentada (p. 78) amb lo comentari ausard que “s'emplega sovent dins l'occitan medieval”, çò que se merita una brava matizacion estant qu'es caracteristic subretot de la lenga del siècle XV (manca dins lo nòrd-occitan) e remplacèt dapasset la solucion originala *cèrt*, probablament per influéncia del francés.

En çò qu'es dels comparatius e superlatius (p. 86-87) la novèla version de la gramatica de Taupiac presenta una situacion completament diferente de la primièra edicion per çò qu'es de l'expression de la superioritat. Se la primièra privilegiava clarament l'emplec de *mai* e relegava *pus* a una tresena posicion (aprèp *plus*), aquesta edicion li dona una clara preferéncia ara (capítol 45)

Lo demai dels adjetius e pronoms ocupan un espaci mai limitat (doas paginas). S'indica pas la variacion dialectala de las formas dels pronoms personals (cap. 48). Contràriament a aquela òbra, s'indica pas aicí un ordre, obligatori o preferencial, dins lo plaçament dels COD e COI (cap. 49). Finalament, sembla d'èsser estada abandonada coma modèl estandard l'accentuacion del *la* enclitic e doncas sa prononciacion [lɔ] (p. 31 de la primièra edicion).

### **La conjugason**

En general las formas de conjugason presentadas se diferéncian pas gaire del modèl alibertin e del modèl adoptat per l'Institut d'Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa de la lenga occitana. Es plan saludable e salutària la preséncia d'un capítol sul cambiament grafic dels parelhs de consonantas *c/ç* e *g/j* qu'efectivament pausa un problema important dins l'escritura pels escolans d'uèi que dominan fòrça mens que las generacions anterioras las subtilitats graficas.

Un dels prètzfaches mai particulars de J. Taupiac dins sa vision grammatical de l'occitan estandard es una mena de necessitat de generalizar la desinéncia *-i* de primièra persona a totes las conjugasons. Doncas, coma dins la lenga mai generala s'emplega la desinéncia *-iái* per l'imperfach e lo condicional contràriament a la preferéncia d'Alibèrt (p. 112), mai notabla dins la primièra edicion que marcava la *-i* entre parentèsis (p. 47). Per contra, en oposicion a la màger part de las preconizacions e mai de l'usatge, se generaliza la marca de primièra persona *-i* dins d'autres contèxtes discutibles coma lo subjontiu present (*que cantei* contra l'abitual *que cante*). Se pensa aital de defugir una confusion entre la primièra e tresena persona que pasmens existís tanben dins d'autras lengas mai espandidas coma lo catalan, e mai l'espanhòl o l'italian (*que digui*, *que diga*, *che dica*) sens i causar cap de problema.

Lo problema mai vesedor e pesuc d'aquesta generalizacion es la generacion de formas coma *que bàtai* o *que dígai*, gaireben inexistentas dins l'escrich actual, e mai complicadas encara per son accent grafic. La justificacion d'aqueste emplec nos es donada dins l'introducccion (p. 26): "Dins un fum de

parlars lengadocians e gascons se ditz «*Que vòls que te dígai ?*». Aqueste sistèma que segur existís, es per contra, segon Alibèrt, limitat a qualques varietats lengadocianas de l'albigés e del tolosan (p. 131), e es subretot contrari a l'emplec general de la lenga actualament. La generalizacion a l'imperfach del subjontiu (p. 113) d'un tipe *-èssi*, contràriament a çò que semblava preconizar Alibèrt (*-èsse* p. 120) per la primièra persona es pas una dificultat de talha e mai se s'agís pas de l'emplec mai abitual en occitan uèi.

Pasmens, lo ponch mai critic de l'òbra es la generalizacion d'un accent a las tresenars personas del plural del present (*càntan*), del subjontiu present (*cànten*), de l'imperfach (*cantàvan*) e doncas sa desaparicion del futur (*cantaran*) que s'opausan frontalament a l'usatge actual e mai a la primièra edicion d'aquesta gramatica, e que s'opausan tanben a las decisions de l'Institut d'Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa de la lenga occitana.

Se pòdon trobar tanben quelques causidas pro particularizadas, e de còps inabitualas, coma lo subjontiu imperfach *agès-* (l'Acadèmia aranesa de la lenga occitana reconeis totas doas formas *agès*, *aguès*), o sonque *saur-* pel futur de *saber* (p. 114) i e pas *sabr-* (primièra abans demest *sabrai/saurai/sauprai* dins la primièra edicion). Pro curiosament al costat del subjontiu *visc-* designat coma rar (p. 104), se ditz que la varianta *viv-* es frequenta. Dins lo meteis tablèu, cal evocar una cauquilha pro consequenta *\*siáb* per *sián*.

### **Los advèrbis, las preposicions, las conjoncions e las interjeccions**

Es dins aquesta seccion qu'es generalament confòrma als precèptes alibertins que trobam la negacion. La part dedicada a la negacion apareis dins los capítols dedicats als advèrbis (p. 131-133).

Taupiac demòra fidèl a l'emplec mai abitual de la forma *pas* per la negacion (cap. 83). La formacion de la negacion amb *non* es descricha coma caracteristica de "l'estil proverbial, o d'un arcaïsme elegant, o d'una particulara expressivitat comica o dramatica, o per simpla varietat estilistica" (p. 133). Conven de remarcar que son absents *ges/brin/brica* e que doncas se fa pas una distincion amb *cap*, indispensabla pels aprenents.

Presentas dins sièis capítols (p. 136-141), las preposicions son d'en primièr definidas puèi descrichas amb una atencion mai marcada dins lo cas de la varianta *ambe* (p. 138). Es mencionat puèi sonque *fins* e pas cap autra possibilitat de la lenga, e s'accèpta la variacion dins lo cas de *sens(e)* e mai se

son citadas subretot de formas *sense* (p. 141) varianta vulgara per Alibèrt (p. 238).

Per çò qu'es de las conjoncions<sup>2</sup> presentadas sus dos capítols, son conòrmas a çò determinat per Alibèrt e per l'Institut d'Estudis Aranesi.

La preséncia d'interjeccions (cap. 96), enriquesís l'òbra e seguís globalament, mas mai brèvement, çò portat per Alibèrt (p. 258-260). Nos pòrta una vision interessanta d'aqueste airal amb la preséncia de paraulassas fòrtas (absentas dins Alibèrt) que pòdon èsser utilas. Es curiosa pr'aquò l'escriptura *Bodieu!* puslèu que *Bon Dieu!*

### **La vision dialectologica, l'escriptura de la lenga e lo vocabulari grammatical**

Se dintra aicí tre lo capítol 97 dins una comparança de l'occitan estandard amb las grandas varietats dialectals (aquesta variacion es escassament evocada dins la gramatica de 2020), e que compren tanben lo niçard, (p. 151), los parlars gavòts (p. 155) e marcheses (p. 156). La tòca de l'autor es de far veire que los estàndards son presents dins totes las lengas grandas, que totes las varietats de lenga son egalas e bonas, ligadas las unes a las autres, e a l'encòp que l'estàndard es un vector de comunicacion per totes, indiferentament de l'origina (dialectala) del locutor.

La part que tracta de l'equivaléncia grafia e sa prononciacion (p. 157-170) podria èsser ligada al blòc inicial sus la prononciacion. E mai s'apareis pas dirèctament remarcam que se considera que *-bl-* se deu prononciar [pl] coma dins *rasonablament* (p. 157).

A la fin, lo vocabulari grammatical (p. 171-183) pòt èsser util per de començaires que vòlgan aprendre de nociions de gramatica mas pòrta benlèu trop d'elements avançats de gramatica que son pas vertadièrament vistes prigondament dins lo libre o mai utils per qualqu'un que vòl apprendre la lenga.

### **La bibliografia**

En complement de l'utilizacion plan utila, e digna de bèls lauses, de *l'Atlas Linguistique de la France*, la bibliografia portada per J. Taupiac es fòrça

---

2 Dins lo document de referéncia grammatical de l'Institut d'Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa de la lenga occitana senhalèrem dins la presentacion que «Alibèrt emplegue “*subjonctiu, foncion, adjonccion, conjonction, disjontives,...*” e qu'un bon numéro de membres dera Acadèmia aranesa considère que i a propòstes fòrça socializades qu'indiquen que calerie escriuer “*subjonctiu, foncion, adjoncion, conjonction, disjontives,...*” e que damb era prudència de besonh auem optat per escriuer era propòsta d'Alibèrt e senhalar-ne era discrepància en aguesta introducció».

interessanta per sa granda riquesa. I son presentadas las òbras mai ancianas de la lenga primièr e puèi una bèla tièra d'òbras que descrivon las varietats localas de l'espandi occitan. I son referenciadas la Gramatica de l'estandard de l'*Institut d'Estudis Aranés-Acadèmia aranesa de la lenga occitana* e la *Gramatica de l'occitan estandard* dirigida per Vernet.

### Qualques elements de lexic

Se dintra pas dins los problèmes de variacion lexicala. I podèm remarcar pasmens quelques causidas, d'unes còps comunas a l'autra gramatica, coma per exemple la varianta *albre*, la realization *daissar, degrà, gat* (p. 55), *escriptura* (explicada/justificada longament dins l'introduccion), la grafia *Occitania*, o *fòrma*. I trobam al costat de las formas minoritàrias dins l'escrich d'uèi, *còs* (p. 62) e mai *desembre* (emplegada subretot en provençal), la varianta *murga* (p. 141) puslèu que *mirga* (qu'a probablament un emplec mai fòrt e frequent). I vesèm tanben *josieu* (e pas *jusieu*), solucion pro presenta dins la lenga modèrna e mai siá pas gaire abituala ni dins la lenga anciana ni dialectalament. S'indica sonque *après* e pas *aprèp* mas per contra se permet la variacion dins lo cas de *sens/sense*. Lo participi passat de *metre* qu'es pas indicat dins la conjugason es probablament *metut -uda* se nos fisam a l'exemple de la pagina 62 puslèu que *mes -a*.

D'un ponch de vista grafic se pòt descobrir una escritura inabituala per *còssol*. En fin, d'unes mots, que diferisson pas de l'emplec normal, an per contra una accentuacion inabituala: *doás, páur* (p. 60) e *tèstament* (p. 54)

### Conclusion

La *Gramatica occitana* de Jacme Taupiac se situa d'un biais fòrça clar dins la via de la normativizacion alibertina e la normalizacion de la lenga. Pòrta una pèira de mai, fòrça solida, a l'aprendissatge, o mai la recuperacion, de la lenga. Lo lingüista a l'avantatge de conéisser seriosament d'autras lengas a mai del francés, coma lo catalan o l'espanhòl que permeton de bastir de comparanças, pro interessantas.

Son lengatge planièr es probablament mai accompanhaire del lector e se plaça possiblament mai dempuèi una perspectiva d'ensenhaire que de gramatician tradicional. E mai se s'agís subretot d'estudiar lo funcionar de la lenga occitana, s'i ensenhan tanben d'elements basics de gramatica e lo vocabulari d'aquesta, amb l'ajuda del lexic especific per exemple. Aital la preséncia d'exercicis, plan pensats, ne fa una òbra mai didactica que sas concurrentas.

A l'encòp aquesta vision d'ensenhaire se fa sentir sus quelques insisténcias que vòlon corregir l'influéncia del francés coma dins lo cas de l'obertura de las vocalas, e subretot la realization de la *-r*, que vertat es, sembla recular constantament dins lo parlar dels neolocutors e mai en çò de quelques gascons, per "prononciar l'occitan a l'occitana" (p. 35). Se vei tanben dins lo suènh pres per explicar l'abséncia de *-h-* dins los mots d'origina grèga (p. 42) o las modificacions graficas (p. 107), que pasmēns deuriá aver sa plaça dins la part de prononciacion puslèu que dins la morfologia.

L'implicacion clara de l'autor se vei tanben dins la presentacion de l'univèrs grammatical occitan de l'introduccion. Se l'aspècte istoric, de divulgacion de çò fach abans, o al meteis temps, pòt presentar cèrt interès, es de grèu de constatar las valoracions trop personalas, subretot las negativas, coma dins lo cas de D. Sumien que se ne ditz "D'una part es d'una violéncia extrèma" qu'an benlèu pas sa plaça dins una gramatica. A l'encòp, la mencion de Cassinhac dins una gramatica, quina que siá, se deuriá benlèu defugir.

Los cambiaments, e en general melhoraments, faches dempuèi la primièra edicion, mòstran la soscadissa constanta del lingüista sul modèl de lenga e a l'encòp sus la realitat d'emplec. E es de lausar l'emplec de l'*Atlas Linguistique de la France*, un esplech fòrça util acompanyhat dels autres atlasses per aver un tast de las solucions de la lenga dins son ensems.

D'un biais pro general l'òbra de Taupiac se situa dins una via confòrma a las solucions abitualas utilizadas per l'occitan que domina uèi, valent a dire l'utilizacion de *-ch* puslèu que *-it*, la negacion *pas*, las grafias *-nc-* (*conjoncion* o *foncion*) o *-nt-* (*subjontiu*), l'abséncia de multiplicacion de geminadas "sabentas", e s'i accèpta la forma *pus* pas sonque *mai* dins lo cas dels comparatius e superlatius. La variacion dialectala i es comentada pro abondosament e mai se pro sovent es en defòra dels capítols grammaticals. Es apreciable tanben l'inclusion d'elements de dialectologia importants e precises en conformitat amb los principis de l'Institut d'Estudis Aranesi e amb l'òbra d'Alibèrt. Se la variacion dialectala pòt representar una empacha a l'ora d'establir una varietat estandard acceptable per totes, es pasmēns un element essencial de la realitat e vitalitat de la lenga que se pòt pas, e probablament deuriá pas, negligir.

La gramatica laissa un pauc l'impression que se vòl marcar la lenga del sagèl de l'autor sus quelques causidas coma dins lo cas de la varianta

*escriptura*. S'es verai qu'aquesta forma preferida per l'autor es la solucion generala dins la lenga anciana, sembla pas gaire indicat de voler modificar una forma ja estableida dempuèi tant d'annadas. A l'encòp l'òbra se separa probèlament de l'usatge actual al nivèl morfologic amb quelques seleccions particularas coma la generalizacion gaireben totala de la *-i* per la primièra persona (opcion mai problematica dins lo cas dels subjontius presents). Puèi, mai enlà de l'*-e* de sosten qu'es emplegada, o pas, amb un gra variable dins l'escritura occitana actuala (manca dins lo cas d'*ambe* pro rar dins la lenga modèrna), un dels problemes es probablament l'utilizacion de l'accent, una mena d'accentofilia, dins divèrses cases coma la morfologia verbal (*càntan*, *cantàvan...*) o de paraulas relativament frequentas coma *doás e páur* (o tanben *tèstament*) que generalament n'an pas dins l'emplec majoritari de la lenga escricha actuala.

Malgrat aquò l'òbra, eiretièra d'Alibèrt, e en granda consonància amb los acòrds de l'Institut d'Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa de la lenga occitana representa un trabalh fòrça seriós, conscienciós e solid que probablament portarà a consolidar l'emplec de la lenga e subretot cal saber veire, reconéisser e apreciar l'esperit de dobertura, de conciliacion e l'onestetat de l'autor (doberitura dialectala, o dins las causidas gramaticals o autres) e lo fach que se diga pro clarament sens o amagar que cèrtas causidas son personalas e que los locutors causiràn fin finala, e que son eles qu'establiràn o bastiràn lo modèl estandard normatiu.

En consequéncia, l'Institut d'Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa de la lenga occitana, en tot considerar basicament l'estat actual de la lenga occitana, ten en compte qu'es segur malaisit de prepausar un modèl de lenga estandard per l'occitan, mas que sembla rasonable de creire que la bastison d'aqueste modèl deuriá probablament èsser una barreja equilibrada de formas majoritàrias dins l'ensems occitan, en reculhir l'emplec modèrn de la lenga e comparar quand cal amb la tradicion de la lenga anciana e a l'encòp tolerar mai grandament las diferéncias dialectalas que se pòscan pausar dins quelques cases, e en tot considerar òbras de referéncia la *Gramatica occitana* de Loís Alibèrt e *De la Gramatica d'Alibèrt a l'occitan estandard, principis grammaticals de l'occitan* de l'Institut d'Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa de la lenga occitana,

# CONSIDERA:

que la *Gramatica occitana* de Jacme Taupiac es un trabalh ben elaborat, amb d'aportacions interessantas, que van dins la linha de consolidacion d'un emplec racionalista e empiric de l'occitan e que deu èsser conselhada per l'Acadèmia aranesa de la lenga occitana, amb qualques resèrvas presentadas dins aquesta valoracion e que las consideracions exprimidas dins aqueste rapòrt son amb lo projècte permanent de manténer una relacion amb l'autor de la *Gramatica occitana* amb la finalitat d'aténher de posicions comunas o almens amb la voluntat de respectar sas decisions.

A partir d'aquestas consideracions l'Istitut d'Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa de la lenga occitana acomplís sa responsabilitat de collaborar amb d'entitats academicas, en establiment de la normativa lingüistica de referéncia per tot l'ensems de la lenga occitana.

Aqueste document se farà arribar al Sr. Jacme Taupiac amb la volontat d'establir de ponts de reflexion que permeten de far se sarrar las questions de lingüistas de vision diferente.

*(Lo trabalh inicial de valoracion d'aquestas doas gramaticas es estat fach per Claudi Balaguer, Membre de l'Istitut d'Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa de la lenga occitana, adaptat per Jusèp Loís Sans, President de l'Istitut d'Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa de la lenga occitana e aprovat pel Conselh Permanent de l'Istitut d'Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa de la lenga occitana amb data 25 de setembre de 2021. Dins lo primièr plen de l'Istitut d'Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa de la lenga occitana serà somés a consideracion)*